

427(1)

K34/71

1

O-2 b

Joseph Sono

1/1

"Dipelolo"**"Short history of Hananwa tribe"**

Setšhaba sa Malete pele se ešo sa ba sa Malebogo.

1. Maina a dikgoši.

Malete, 2. Morwa Malete ga a tsebje leina la gagwe.

3. Matšwickwane, 4. Tšhalanewa Moraka. 5. Ramolelekwa,

6. Kibi le Kgalosi.

Maina a ba ka mošate Ramolelekwa le Kgalosi.

Ditaba.

Malete o be a dutše kgaufsi le Sefurutsi, a belega morwa, morwa wa gagwe a tloga ka go tsoma a ya go tsoma Madibane le Maifo, le Moremi le Mamolele ke maina a banna ba a ba humaneng ge a ya go tsoma dithabeng tše di bego di tsebja ka leina la Monna-yo a se nago moriti bjale ke ditaba tša Malebogo kwa Blaauberg. Gomme ge a gomela ga Malete a botša tatagwe gore ke bonē naga e botse. Gomme a tšeа basadi le bahlanaka ba gagwe a ya mola a bego a tsoma gona. Gomme tatago a re "Ba ana Phuti" ba ga Malete, o a mogana, bjale ke go bitša Mohanana. A ya go banna bale bo-Madibana le Moremi, Molele le Maifo gomme ba mo dumela. Gomme banna bao ba be ba dutše godimo ga thaba ya "Monna e a se nago moriti", gomme ba be ba tšhaba go lema kwa fase ga thaba ba re ba tšhaba dinare, ditanu, le ditol&.

Gomme ba ja dimupudi mahoyo, dihlatswa, dinobe. Ke mo Morwa Malete ge a fihlile a re, a re yeng re leme kwa fase, ke tseba pula le leru, gomme pula ya na, ba buna mabele a mantši. Gomme ba re o tseba pula o swanetše go ba kgoši gomme ba mmeyya kgoši banna bale ba bane. Gomme naga ya bitšwa Hanwanwa. A belega morwedi le morwa.

Gomme morwedi a tšewa ke Dikolobe tša Morudu. Ba ya ba dula kwa Mokgalakwena ga Morudu. Gomme morwedi yo ge a fihlile ga Morudu a tšhaba ditanu tše a se šogo a di bona.

3

A tla gae ga gabot a le moimana. Monna wa gagwe a mo latela. Gomme a gana go ya. Ke mo a belegilego morwa a re ke Masilo gomme a ana tšhwene ka ba bommagwe.

Gomme ge a kgotse ba re ke Matšwiokwane. Gomme mmagwe a re e ya o lwe le malome a gago o tseye bogoši ka go re nna ke be ke le wa pele, gomme ba ntšeela bogoši ka gore ke mosadi. Gomme malome wa gagwe e be e le Raleokana morato wa mmagwe ke bana ba morwa wa Malete. Gomme ge Raleokana a lwele le Matšwiokwane, (Masilo) a hudugela Matšhilong.

Ke mo Matšwiokwane a rometšego batho go bolaya batho ba Raleokana. Raleokana a romela batho go tšhwara Matšwiokwane.

Gomme ge a mo sekišitše a mmotša gore ke tlo go bolaya.

Matšwiokwane a ya a ba bolaya la bobedi. Gomme Raleokana a botša Ramatšwiokwane a re ke tlo go bolaya, matswele a

4 kgomo a mane. Ke mo mmago Ramatšwiokwane a re ba tla go bolaya, a re ye re rape dira ga Matlala go kgoši Makobē. Ge dira tša Ga-Matlala di e lwa le tša Raleokana ba be ba e lwa ba le ga-Manaka, "Bochum". Gomme dira tša Matlala tša fenywa, tše di bego di rapilwe ke mmago Matšwiokwane. Gomme a boela a ya Ga-Laka go rapa Matebele.

Ba tla ba swere dithunya. Gomme Raleokana o be a kgalabjile a na le morwa Tshelane, gomme yena a lwa le matebele, gomme matebele a ba fenza ka dithunya ka gobane bona ba be ba se na dithunya. Gomme setšhaba sa tšhaba le kgoši Tšhalane, a ya a dula Kokopole thabeng ya Matšhaba. Dira tša Matebele tša humana Raleokana ga Manaka "Matšhilong". Gomme Ramatšwiokwane morwa kgaitšadi ya Raleokana yo a bego a e lwa naye, a re go dira mokgameng ka mokgokgotlo "letšwa" gomme a hwa a kgamilwe. Gomme Matšwiokwane a leboga matebele ka dikgomo, gomme a re naga ke ya gagwe. Gomme Tshelane,

5 a re naga ya Kokopole ga e a mo lekana, bjale a kgoma a ya a lotšha go motswala wa gagwe Ramatšwiokwane, ba mo dumela a ba fa monyana kgaitšadi ya Kibi morwa Tšhalane.

Gomme monyana a gomela gae ga gabu a se na ngwana.

Bjale Tshalane a be a belegile Kibi gomme Matšwickwane a belega Kgaluši bjale bana ba ba fapana. Gomme Kgalusi a re ka gore mosetsana o gomile ke tla lwa. Gomme Kgaluši a romela dira tša thopa dikgomo tša Kibi ka masemone mo go bego go bišwa Mohlakeng wa tšwata. "Bo-wisa tlou". Gomme ga Šala dinamane gomme a di bolaya. Gomme Kibi a ya a thopa tša ga Lehong e be e le motse wa go bušwa ke Kgalusi. Gomme bahlanka ba Kibi ba di nametša thaba ge ba le thabeng banna ba ga-Lehong ba ba hwetša. Gomme gwa lwa ntwa gona fao. Ge ba e lwa le banna ba Kibi go be go se na tsela gomme ke mo banna ba bangwe ba Ga-Kibi ge ba e lwa, ba ba bangwe ba be ba phula ~~in~~ tsela, ba bangwe ba rwala maloko go tšhela mo tseleng e mphša gore dikgomo di re, dikgome difitile gona. Empa banna ba Ga-Kibi ba fela ba tšea dikgomo. Gomme Kibi a ya a thopa dipudi Ga-Mapuri mohlakeng. Gomme a boela a romela bahlodi motseng Makgabela. Gomme dihlodi tša thibela ke pula. Gomme a romela dira go thopa motse. Gomme mo motseng ba bolaya batho ba ba hlano; ba thopa dikgomo ba sepela. Gomme Kibi a fetša ka go lwa le motse wa Mokorong. Kibi o be a e lwa le bahlanka ba gagwe ka mehla ge ba le ntweng. Gomme makgowa a tla go Kibi a kgopela batho ba gagwe, Makgowa a feta ga ya Mmara go tšea Mabeisi. Gomme lekgowa la moeta pele e be e le Mokintedi a tšea le makgowa a Ga-Modimolle ba:- Ga-Motidi, dira tše kamoka tša ya go lwa le Kgaluši. Gomme Kgalusi a tsena ka leweng le basadi le batho ba gagwe. Gomme ba lwa le yena matšatši a marara. Gomme batho ba gagwe ba lwa ba ba ba thopo Konono (Canon) ba re ba e swara ya ba palela. Gomme Kgalusi a hloma folaga, ba re o a tšwa, gomme a thunya gape, le bona ba thunya. A bcelela a hloma ya bobedi, ge ba e tla kgaufsi a thunya. Gomme ba tho bora lefšika, gomme ge ba bora a ba thunya a ba a bolaya makgowa a mabedi. Gomme ge ba bone

K34/71

4 *

sediba se a nwago go sona ba rema dihlare ba dula gona.
 Gomme a hloma folaga ya boraro. Ke mo a tšerwego ke makgowa
 a Modimolle. Ba ya ba mo agala ka masemong ka Sesalong, yene
 Kgalusi o hwilo ka ngwaga wa 1938. E be e le moloko o tšwang
 ga-Malete. Papa-abo mogolo ke Malete, a belega morwa wa go
 se tsebje leina .

Moloko wa bona ka go latelana.

End. S.427

Malete.

Morwa Malete

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Morwedi | Morwa Raleokana |
| (Masilo) Matšwiokwane | Tshelane |
| Kgalusi | Kibi |